
„DOGAĐANJE NARODA“ U CRNOJ GORI - POLITIČKO-PROPAGANDNI OKVIR

Radenko Šćekić

The “Anti-Bureaucratic Revolution” in Montenegro begun with public gatherings where people expressed their solidarity with Serbs and Montenegrins in Kosovo and the politics of Slobodan Milošević. Animating workers, students and other citizens under the form of accumulated social problems and also adding the events in Kosovo to that social propaganda base, and later directing all that discontent at the Republic’s bureaucracy represented a successful propaganda technology which resulted in replacing of Montenegrin political elite of that period.

U uslovima ekonomske krize, pada proizvodnje i porasta inflacije, brojnih devalvacija dinara, narastajućih nacionalističkih tenzija kako u samoj republici, tako i na prostoru cijele SFRJ, Crna Gora, kao prostorno i brojčano najmanja od šest federalnih republika, ulazi u proces višestranačja, atmosferu populizma¹,

¹ „Narod se često pominje u svakodnevnom govoru, u politici, teoriji, nauci. Još prema drevnoj latinskoj izreci, ’glas naroda’ smatrao se ’glasom božijim’ – Vox populi, vox dei. Sa modernim dobom narod postaje nosilac suverene političke vlasti... Na narod se pozivaju mnogi pokreti u novijoj istoriji. Zato ih nazivaju „populističkim“. Populizam se često predstavlja kao izraz „organske cjeline“ naroda, mada takvo nešto realno ne postoji osim kao mitska slika. Ali dešava se da populizam obuhvati veći dio naroda koji se oseća i ponosa kao integralna ili apsolutna većina..” (N. Popov, specijalni dodatak *Srpski populizam – od marginalne do dominantne pojave*, Vreme, 24. maj 1993).

građanskih ratova i hiperinflacije, kao glavnih karakteristika prve polovine 90-ih. Opterećena teretom prošlosti, svojevrsne dihotomije crnogorstva i srpstva koje se prelamalo, kako u političkom životu, tako i u javnosti i u nauci, velikim brojem visokih vojnih oficira u JNA proizašlih iz rata i nakon njega – Crna Gora je predstavljala izuzetno složenu i komplikovanu cjelinu kao višeetnička i viševjerska republika.

Manipulišući specifičnošću nacionalnog očećanja, apostrofirajući ratničku prošlost i slobodarski duh – novonastali politički akteri nastojali su da u opštem ekonomskom i društveno-političkom haosu pridobiju što veći broj glasača za svoje ideje i ciljeve, ne birajući pri tome sredstva, metode ni tehnike. Ponovo otvarajući crnogorske podjele na bjelaše (pristalice bezuslovnog ujedinjenja 1918. i dinastije Karađorđevića) i zelenaše (pristalice uslovnog ujedinjenja i dinastije Petrovića); komuniste i četnike, iznoseći u javnosti decenijama prikrivane zločine komunista u „lijevim greškama“ tokom i nakon Drugog svjetskog rata, goloootička stradanja, podšećanje od strane komunista na četničke zločine – unosila se dodatna konfuzija na već uzavrelu društveno-političku scenu.² Zahvaljujući upravo ovakvim specifičnostima i karakteristikama Crna Gora je predstavljala plodno tlo za razne vrste nacionalizama i političkih ciljeva i ideja, kako prikrivenih u socijalnoj formi, tako i otvorenih u obliku ultranacionalizma i šovinizma. „Talas mitinga“ i tzv. Antibirokratska revolucija u prvom periodu u obliku podrške i solidarnosti Srbima i

² U knjizi *Janusovo lice istorije – odabrani članci i rasprave*, (Vijesti, Podgorica, 2000. str. 263., Š. Rastoder ističe ideju o četiri generacije crnogorskih raskola: „... Uslovno, ove generacije mogli bi nazvati sledećim imenima: Nikolina djeca (umorni ratnici), Pašićevi omladinci (ujedinitelji), djeca komunizma (revolucionari) i Slobodanovi daci (kormilari plutajućeg broda). Kao reperne godine smjena ovih generacija moguće je uzeti: 1918, 1941, i 1989, što ne znači da se one i poslije ovih datuma ne pojavljuju u raznim vidovima...“

Crnogorcima na Kosmetu u kombinaciji sa socijalnim zahtjevima i apostrofiranjem nesposobnosti tadašnje komunističke republičke elite – imao je za posljedicu promjenu vlasti.

Nepovoljna opšta društveno-ekonomski i politička situacija, kako na prostoru čitave SFRJ tako i u samoj Crnoj Gori, u kombinaciji sa prelivanjem nacionalizama i manipulisanjem njime, predstavljala je plodno tlo za razne vidove političko-propagandnog djelovanja. Populistički mitinzi koji su se pokazali kao oprobana i uspješna forma za propagandno djelovanje postali su od sredine 1988. godine nezaobilazan dekor u društveno-političkom životu Crne Gore. U početku organizovani u formi solidarisanja sa Srbima i Crnogorcima na Kosmetu u kombinaciji sa socijalnim zahtjevima, planski su prelazili u revolt prema tadašnjem rukovodstvu u Crnoj Gori.

Pojava *Memoranduma SANU* 1986. godine je u početnom periodu dočekana sa čutanjem kako na saveznom, tako i na republičkim nivoima (osim crnogorskog).³ Pojava *Memoranduma* i angažovanje Akademije nauka (SANU), moglo bi se okarakterisati kao vid indirektne propagande kroz prezentovanje naučnih i stručnih istraživanja i njihovim smještanjem u odgovarajuću formu, koristeći logički valjanu argumentaciju u odgovarajućem kontekstu, emotivno obojenu.

³ Šira javnost je o njemu više saznala iz komentara u *Večernjim novostima* 24. septembra 1986. (videti više u *Duga*, vanredno izdanje, jun, 1989.) Vjerovatno se ne bi o Memorandumu raspravljalo u Predsedništvu CK SK CG da tada na severu Crne Gore, odn. u Pljevljima nije pokrenuto potpisivanje peticije o podršci Memorandumu, sa nekoliko desetina potpisa, među kojima je bilo i 12 članova Saveza komunista. Nakon osude tog dokumenta od strane crnogorskog vrha, došlo je do izvjesnog zahlađenja odnosa sa tadašnjim rukovodstvom Srbije (V. Koprivica, B. Vojičić, *Prevrat 89*, Liberalni savez Crne Gore, Podgorica, 1994. str. 8).

U ljetu 1988. godine, prije najavljenih mitinga za podršku Srbima i Crnogorcima na Kosovu, crnogorsko vođstvo je u više navrata stavljano na probu odanosti tadašnjem komunističkom rukovodstvu u Srbiji. Kao primjer takvog djelovanja je i pokušaj organizovanja političkih zborova radnika u Crnoj Gori radi podrške srpskom rukovodstvu i njegovo proklamovanoj politici prema stanju na Kosmetu. Pošto se u tome nije uspjelo, traženo je da se takvi zborovi organizuju u djelovima preduzeća čija su matična sedišta na području Srbije. Energično suzbijanje i tog pokušaja bio je još jedan „minus“ na račun tadašnjeg crnogorskog rukovodstva.⁴ Predsedništvo CK SK Crne Gore tražilo je od opštinskih komiteta SK da takve političke akcije, koje su очigledno bile dirigovane iz Beograda, ne dozvole na svom području, čime su pali u svojevrsnu političku nemilost. Ovo bi se moglo podvesti pod vid tehnikе vertikalnog propagandnog djelovanja, jer se sa nivoa institucionalno zaštićenog autoriteta i hijerarhijski nadređene pozicije, nastoji ubjeđivački (persuazivno) djelovati uz kombinaciju sa načelom pojednostavljivanja slike svijeta, odnosno kreiranja figure neprijatelja („nacionalističkih snaga“), uz emotivni naboj, kategorizaciju i diskredитovanje, čime se povećava uvjerljivost poruke, stvara se u javnosti određena atmosfera ugroženosti i pronalaze krivci (tzv. *blame-placing*).

⁴ Predsedništvo CK SKJ 8. oktobra 1988. je zauzelo stav povodom „prelivanja“ mitinga u Crnu Goru: „*Nacionalističke snage pokušale su iskoristiti protestni skup u Titogradu da pučističkim putem smijene rukovodstvo SK Crne Gore i da ugroze njen ustavni položaj kao ravnopravne članice jugoslovenske federacije. Zloupotrebljavajući gostoprимstvo crnogorskog naroda i djelujući na platformi srpskog nacionalizma, takve militantne grupe i pojedinci, u savezništvu sa svojim istomišljenicima u Crnoj Gori, sve agresivnije dovode u pitanje postojanje crnogorske nacije, njene istorije, kulture...“ (Monitor, 10. oktobar 2008, str. 22).*

S druge strane, S. Milošević⁵ je od crnogorskog rukovodstva očigledno očekivao “četvrti glas” koji mu je bio neophodan za kontrolu odlučivanja u federaciji (Srbija je imala jedan glas, po-krajine po jedan, uz crnogorski, to je bilo četiri, dakle, koliko i svi ostali, pa se mogla blokirati svaka odluka na saveznom nivou).⁶

⁵ Govoreći o Slobodanu Miloševiću na 8. šednici CK SK Srbije, Vidoje Žarković, tadašnji član Predsedništva CK SKJ je između ostalog rekao: *Na samom tome plenumu on je istupao kao čovjek reformi, kao dosledni titoista, kritikovalo je srpski nacionalizam „kao guju u njedrima srpskog naroda“ i slično. Ali je ubrzo počeo sve više da klizi u zagrljaj tog istog nacionalizma. Tada su i sukobi, moji i drugih članova Predsjedništva CK SKJ, sa njegovim stavovima postajali sve češći i sve oštriji. Kritikovali smo njegove stavove oko ocjene situacije na Kosovu, organizovanja masovnih mitinga po Srbiji i njihovog izvoza u druge republike, pučističkog smjenjivanja legalno izabranih rukovodstava „u ime naroda“, njegovu politiku „homogenizacije naroda“ na nacionalističkim osnovama, njegovo mlako reagovanje na sve besomučniju hajku nacionalista i antikomunista protiv NOB-a, Ustava od 1974 ... Ali smo ih kritikovali ne kao radikalni nacionalistički zaokret u odnosu na dotadašnju politiku SKJ po nacionalnom pitanju, već kao stavove proistekle iz birokratske ambicioznosti mladog političara, koji nastoji da učvrsti svoj liderски položaj, čak i preko izvjesnog paktiranja sa nacionalistima. Tek u drugoj polovini 1988. godine, Predsjedništvo je, pa i ja kao njegov član, postalo svjesno da se ne radi o tome, već o dubokom zaokretu, dubokom poniranju u nacionalističke vode do razmjera koje će da razbiju SKJ i Jugoslaviju. Zašto protiv svojih interesa, Pobjeda, 11. oktobar 1998., str. 7.*

⁶ O tome, kako je sa svojim najbližim sagovornicima u Predsedništvu doživljavao Miloševića i njegovu pobjedu na VIII šednici, vrlo otvoreno govorи Stipe Šuvar, tadašnji kandidat za predsednika CK SKJ u sljedećem mandatu, u feljtonu splitskog *Feral Tribuna* marta 1994. g. Na pitanje novinara: *Tko su tada bili Vaši politički istomišljenici?*, Šuvar odgovara: *Prije svih Vidoje Žarković i Marko Orlandić s kojima sam se nešto više družio Često smo razgovarali o Miloševiću i jedan drugoga uvjeravali: ‘Čuj, ako Milošević*

Milošević se prema Predsedništvu CK SKJ ponašao kao prema I. Stamboliću. Dok nije sasvim učvrstio svoju poziciju u Srbiji kao neprikosnovenu – ponašao se kooperativno, druželjubivo. Potom je, sve otvorenije postajao netolerantan, arogantan, isključiv i bez želje za postizanje opšteg kompromisa (M. Orlandić, 1997:246).

I pored stava CK SKJ sa njegove 16. sednici da se „mitinzi solidarnosti“ ne održavaju van teritorije Srbije, mitingom u Titogradu učinjen je proboj za dalje mitinge. Tada je najavljen i miting u Nikšiću za dan njegovog oslobođenja (18. septembar). Ovdje bi se mogla uočiti želja organizatora, da kroz tehniku transfera, povezivanjem sa pozitivno opšteprihvaćenim značajem određenog jubileja u društvu i u kombinaciji sa metodičkim postulatom pojednostavljivanja slike svijeta, budući da je riječ o odslikavanju svijeta putem simbola – samim vezivanjem za datum koji izaziva pozitivna osećanja, u kolektivnoj svijesti izazove prijem i pozitivna podloga prema onome šta se želi prezentovati na skupu.

Tokom ljeta i jeseni 1988., mitinzi su preplavili Srbiju i Crnu Goru, a pokušavali su da ih organizuju i u drugim republikama. Nošenje moštii kneza Lazara, svojevrsna populistička retorika protiv birokratije starog režima, manipulisanje pitanjem Kosova, negativno karakterisanje neposlušnih rukovodstava u

raščisti s memorandumskom politikom obračuna s Titom (a time i s Jugoslavijom kakva je ostala nakon Tita), to će biti jedino što nas može spasiti. A ako pak postane zarobljenikom nacionalizma, lakše ćemo se možda obračunati s njim nego li s Ivanom Stambolićem, kojega protežira sva srpska nacionalna elita, i to upravo ona koja je sročila Memorandum SANU' ... U Miloševiću tada nisam prepoznao kaplara za dovršenje upravo takve politike. Naprotiv, smatrao sam da mu treba dati šansu. Život me je, međutim, demantirao već u onom trenutku kada sam postao predsjednikom Predsjedništva CK SKJ – B. Mamula, Slučaj Jugoslavija, CID, Podgorica, 2000, str. 118.

Vojvodini i Crnoj Gori – samo su neki od propagandnih oblika korišćenih u cilju postizanja željenih ciljeva. U mitingaškom pokretu na djelu je ostvarivano jedinstvo, odnosno nacionalna homogenizacija⁷ i kompaktnost. I ovde možemo uočiti propagandnu tehniku transfera, tj. djelovanje na asocijativni plan i izbjegavanje potpunije racionalne kontrole, uspostavljanje veza između identiteta, odnosno značaja objekta sa koga se vrši transfer (u ovom slučaju moći kneza Lazara) i identiteta političkog subjekta (organizatora nošenja i njegovih ideja i stavova). Naravno, ova tehnika je u ovom slučaju kombinovana i sa propagandnom tehnikom akcije, jer se zasniva na peruaživnosti dogadaja kao takvog, u snažnom i neposrednom propagandnom dejstvu samog čina učestvovanja pojedinca u kolektivnoj akciji (u ovom slučaju nošenja moštih). Takođe je putem tzv. propagande integracije djelovano u cilju postizanja što veće homogenosti i kohezije publike.

⁷ Miljan Radović, predsednik Predsedništva CK SK Crne Gore, govoreći o opasnostima nacionalizma, istakao je: *U Crnoj Gori najveću opasnost predstavljaju crnogorski i velikosrpski nacionalizam, koji se poslednjih mjeseci agresivnije ispoljavaju. Grupice i pojedinci, pod firmom bavljenja etnogenezom, negiraju istorijske i kulturne veze srpskog i crnogorskog naroda, sa ciljem da po svaku cijenu dokažu autohtonost etnogeneze crnogorske nacije. Velikosrpski negira postojanje crnogorske nacije i njene kulture, ne libi se od direktnih javnih napada na politiku SK Crne Gore i njeno rukovodstvo.*⁴ Brković i Zeković temelje crnogorsku naciju na dvijema činjenicama: prva činjenica se odnosi na tezu da su srpski i crnogorski etnos oduvijek bili, od dolaska Slovena na Balkan dva toka slovenstva, jedno veće, drugo manje, koji su uporedo tekli, ali čije su matice ostajale u svojim koritima. Po drugoj činjenici, srpska svijest u Crnoj Gori, nacionalna svijest, i nije bila stvarno nacionalna svijest – ona je bila samo prividna, a stvarno se radilo o vjerskoj svijesti – o pravoslavlju. – Risto Kilibarda, *Ideologije kontrarevolucija, Pobjeda*, 10. 02. 1988.

Od samog početka održavanje skupova bilo je demagoški populizam, a propagandno se tvrdilo da su to spontani pokreti i okupljanja naroda, iako se radilo o organizovanom pokretu.⁸ Radi boljeg i efikasnijeg propagandnog djelovanja taj pokret se vješto koristio nezadovoljstvom naroda zbog dešavanja na Kosmetu, kao i teškom ekonomskom situacijom i predstavljao se kao pokret usmjeren na savladavanje krize, odnosno, kao pokret sa prvenstveno socijalnim zahtjevima. Na mitinzima su bile dosta brojne parole o samoupravljanju, borbi protiv biro-

⁸ Još u prvim danima poslije Drugog svjetskog rata, novouspostavljena komunistička vlast kreirala je „spontane“ demonstracije kao izraz „opštenarodne volje“. Donijeta je na primjer: „Direktiva CK KPJ iz 1945. godine da se organizuju spontane demonstracije protiv kralja Petra II i da se izvikuju unaprijed pripremljene parole“ (Dnevnik Draže Markovića, *Intervju*, maj 1997, str. 64).

V. Keković, tada čelnici crnogorske SDB, u knjizi *Vrijeme meteža 1988 -1989* (KPZP, Podgorica, 2002.) ukazao je na bezbjednosnu i propagandnu komponentu tih događaja, dajući u prilogu izvorni dokument - izvod iz „tajnog dosjera SDB“ kao ilustraciju događaja o kojima je riječ, autorovo izlaganje u tadašnjoj skupštini SFRJ (24. januar 1989.), kao i na bezbjednosni aspekt narodnih mitinga u Crnoj Gori. Na osnovu operativnih podataka i prisluškivanja telefonskih razgovora crnogorski SDB u akciji „Korab“ razotkriva kako se ne radi ni o kakvoj autentičnoj pobuni građana Crne Gore, već o organizovanom puču pod dirigentskom palicom Miroslava Šolevića. Crnogorska tajna policija u stopu prati Šolevića, parole i pjesme koje su uzvukivali učesnici sa Kosova (među kojima *Hoćemo oružje i Dajte nam oružje*) počinjale su na znak Šolevića, koji se nalazio na prostoru iza bine⁹. Inspektorji SDB-a Crne Gore u akciji „Korab“ uredno bilježe i nacionalističke pjesme, koje se pjevaju po mitinzima. Tako je i republički javni tužilac Božidar Vuksanović u Skupštini Crne Gore potvrđio da se tokom proslave Badnje večeri 1989., ispred crkve Svetog Đorda, u tadašnjem Titogradu, pjevalo: *Ko je drugi, ja sam prvi da pijemo turske krvi! i Slobodane pošalji salate, biće mesa klaćemo Hrvate!*.

kratije, protiv „odnarođenih“ funkcionera. Kosovo je predstavljalo dobro sredstvo za manipulaciju u svim slučajevima i situacijama. Neizbjegno se nametao utisak da i nije bitno da li će se u rješavanju otvorenih pitanja postići uspjeh ili ne, nego da se ta otvorena pitanja iskoriste kao povod za krizu, za vanredna sredstva.⁹ Međutim, zborovi podrške nijesu dali očekivani efekat, i više su predstavljali opipavanje snage i reakcija aktuelne vlasti.

Poslije „zborova podrške“ došli su na red „mitinzi solidarnosti“ sa ugroženim Srbima i Crnogorcima na Kosovu od strane albanskog nacionalizma.¹⁰ Prvi takav miting van Srbije održan

⁹ Raznolikost mitingaškog repertoara ukazivala je na heterogenost sastava učesnika mitinga. Jedan dio učesnika forsirao je nacionalistički stil izražavanja. Tako je na miting u Beograd 19. novembra 1988. iz Crne Gore otputovalo oko 3.000 lica, najviše iz Nikšića i dr. U toku putovanja, od strane pojedinih ekstremnih grupa pjevane su provokativne pjesme i uzvikivane parole: „U Titograd kraj Morače osta vlada da nam plače“, „Đuranović Veseline izdajnič domovine“, „Oj Vidoje Žarkoviću drugi Vuče Brankoviću, a i Marko isto tako...“, „Crna Gora sada plače Rankoviću ko te smaće“, „Žuta gredo, crnogorska bruko specijalac radnike je tuk'o“, „Na Kosovu opet nema mira Azem Vlasi Srbe provocira“, „Aoj, Vlasi i Jašari čekaju vas cirkulari“, „Crna Gora sad se pita kad će Slobotno mjesto Tita“, „Crna Gora i Srbija to je jedna familija“ i dr. (prema M. Orlandić, *U vrtlogu*, Montenegrin Republic, Podgorica, 1997, str. 270).

¹⁰ Izjava nekadašnjeg visokog funkcionera sa Kosova Fadilja Hodže iz 1986.: *Ima pojedinačnih primjera silovanja na Kosovu. Mislim da bi privatnim kafanama na Kosovu trebalo dozvoliti da dovode, da zapošljavaju žene iz drugih krajeva Jugoslavije. Onda bi se ovi pojedinci koji siluju žene drugih narodnosti mogli da izjavljuju na takvim mjestima. Albanke to ne dopuštaju, ali Srpskinje i druge bi to htjele, pa zašto im to onda ne dopustiti..* (N. Popov, *Srpska strana rata*, B92, 2002, str. 210) imala je negativan efekat i odjek u tadašnjoj jugoslovenskoj javnosti. Ova izjava je pokrenula čitavu lavinu protestnih okupljanja na Kosovu, bila je tema velikog broja novinskih tekstova, i predstavljala je „dodatačno dolivanje ulja na vatru“ na već uzavrelu i zategnutu atmosferu.

je u Titogradu 20. avgusta 1988. godine.¹¹ Kako je tada pisala *Pobjeda*, „više od 25.000 žitelja glavnog i drugih gradova Crne Gore jednodušno na današnjem mitingu solidarnosti dalo podršku opravdanim zahtjevima Srba i Crnogoraca sa Kosova da se odlučnije, brže i energičnije i odgovornije suzbije kontrarevolucionarno djelovanje albanskih nacionalista i separatista“ (*Pobjeda*, 21. avgust 1988. str. 1). Skandirano je: *Stradanja na Kosovu su i naša stradanja, Od Kanjiže do Prizrena Srbija je jedna zemlja, Hoćemo nepodijeljenu Srbiju*, Nakon mitinga: *Hoćemo oružje, Ko to kaže ko to laže, Listaj goro cvjetaj cvijeće, Crna Gora u boj kreće, Igrale se delije*. Na mitingu su između ostalih govorili B. Kovačević član RK SSRN CG, M. Šolević¹²

¹¹ „Dvadestoga avgusta 1988. godine, jutro je najavljujalo tropski dan. Još u ranim jutarnjim časovima u Titograd su počeli da pristižu građani srpske i crnogorske nacionalnosti sa Kosova. Doputovali su autobusima, vozom i sa više od 200 putničkih automobila. Po procjenama bilo ih je oko 2.000. Istovremeno, dolazili su i građani iz drugih krajeva Crne Gore, a registrovan je i dolazak desetak putničkih automobila iz Trebinja. Kolona titogradskih taksista otišla je na Bioče, u susret kosovskim Srbima i Crnogorcima. Tu su im priredili srdačan doček i potom se, uz jeku sirena, dugačka kolona vozila slila u Titograd. Kolona vozila je oko 9 sati prošla titogradskim ulicama izazivajući simpatije i blagonaklonost građana. Zaustavili su se kod hotela „Crna Gora“ i odatile pješke, takođe u koloni, prošli glavnom titogradskom ulicom. Zanimljivo je da se na samom čelu kolone nalazilo i jedno svešteno lice. Skandiralo se: *Mi smo vaša braća, Život damo - Kosovo ne damo, Kosovo je Srbija*. Mnogi prolaznici su bili istinski ganuti, bilo je i suza. Za to vrijeme na Trgu Ivana Milutinovića užurbano je dekorisana bina. Po instrukcijama opštinskog štaba sa ozvučenja je grmjela revolucionarna muzika. Oko 11 sati Trg Ivana Milutinovića bio je tijesan da primi sve učesnike.“ (B. Vojičić, V. Koprivica, *Prevrat 89*, Liberalni savez, Podgorica, 1994, str. 27).

¹² Jedan od glavnih organizatora populističkih mitinga na Kosovu, Vojvodini i Crnoj Gori, M. Šolević je govoreći o S. Miloševiću i porastu njegove harizme u narodu istakao i sledeće: *Mi ga na vlast nismo doveli, ali da smo ga*

(sekretar odbora za odlazak kosovskih Srba i Crnogoraca na protestne mitinge van Pokrajine), S. Arsić Basara. Okupljeni Srbi i Crnogorci sa Kosova, Titograđani i ostali koji su se našli na Trgu Ivana Milutinovića svoje raspoloženje izrazili su i sa više od 30 transparentata. Među njima bilo je onih u kojima se prozivaju pojedini državni i partijski funkcioneri: *Zašto u 12? Već je minut do 12!, Tražimo miran san srpskoj i crnogorskoj djeci na Kosovu, Dolje birokratija, živjela radnička klasa, Hoćete li dozvoliti da odemo sa vjekovnih ognjišta, Hoćemo nepodijeljenu Srbiju* (*Pobjeda*, 21. avgust, 1988, strana 3). Nakon Podgorice održani su i mitinzi solidarnosti i u Nikšiću¹³ i Cetinju¹⁴. Oko

učvrstili na vlasti i od njega stvorili vođu – to je tačno. (Dokumentarni film: *Smrt Jugoslavije*, dio prvi, BBC).

¹³ Na mitingu solidarnosti 60.000 (kako se prenosilo u javnosti) građana Nikšića sa Srbima i Crnogorcima na Kosovu osim brojnih jugoslovenskih zastava, uočene su slike Tita, Njegoša, Slobodana Miloševića i dr. Među brojnim transparentima nošeni su: „Svi smo jači u jedinstvenoj Jugoslaviji“, „Da živimo svi u slozi, Jugoslavijo ti pomozi“, „Preko trista hiljada emigranata iz Albanije zauzeli su srce Srbije – poruka naroda: napolje iz zemlje“, „Živjela JNA“, „Crna Gora je srpska Sparta“, „Siluju nam djecu“ – uzvikivali su Srbi i Crnogorci sa Kosova. „Neće, neće više“ – odgovarala je masa. Grupe koje su nosile velike portrete Slobodana Miloševića prilikom prolaska ulicama Nikšića i kasnije na mitingu, frenetično su skandirale: „Slobodo – slobodo“, „Slobodane naše rosno cvijeće, cio narod za tobom se kreće“, „Slobodane samo reci letjećemo kao meci“. Pri kraju, učesnici mitinga, uočljivo oni u prvim redovima prema bini uzvikivali su „Hoćemo oružje“, „Ubićemo Azema“, „Hoćemo ustanač“, „Podigla se Srbija“, „Crna Gora i Srbija, jedna familija“ (*Pobjeda*, 19. septembar 1988, str. 3).

¹⁴ Prenošeni su izvještaji sa pomenutih mitinga: „Na velikom mitingu na Cetinju, u gradu pod Lovćenom, na kome se okupilo oko 30.000 građana (kako se prenosilo u javnosti), a na kome je između ostalih govorio predsednik SO Cetinje Jovan Markuš, izražena je solidarnost sa Srbima i Crnogorcima na Kosovu, koje „albanski fašisti gone sa ognjišta“ (*Pobjeda, Protiv nepravdi i nasilja*, 19. septembar 1988, strane 1, 4, 5).

parole *Hoćemo Ruse!* koja je uzvikivana na mitingu u Nikšiću podigla se *velika prašina*. Naime, u vremenu kada je još postojala blokovska podjela u svijetu, u Crnoj Gori će još nijesu bili zarašli ožiljci Informbiroa i Golog otoka, jedna takva parola, kakva je „pozivanje Rusa”, imala je specifičnu konotaciju.¹⁵ Priroda uzvikivanih parola i istaknutih transparenta kretala se od socijalnih i društvenih tema i zahtjeva, preko napada na rukovodstva u Prištini i Podgorici, saveznom nivou, do otvorenih izliva nacionalizma.¹⁶ Dakle, u svemu tome, možemo prepoznati

¹⁵ Objavlјivanje ove parole od strane TV Titograd iskorišćeno je za smjenu rukovodstva televizije, a kasnija zvanična interpretacija događaja se svodila da je autentična parola glasila: *Hoćemo gusle* (B. Vojičić, V. Koprivica, *Prevrat 89*, LSCG, Podgorica, 1994., str. 37).

¹⁶ Na mitingu solidarnosti u Nikšiću videlo se i čulo se sljedeće: „Za Srbe i Crnogorce na Kosovu - ŠIK Javorak“, „Ako treba, mi ćemo svi u borbu za slobodu“, „Sram vas bilo“, „Vršnjaci Jugoslavije, hoću da idem u školu“, „Arbanaški emigranti, u Albaniju, Srbe i Crnogorce na svoja vekovna ognjišta“, „Slovenci, ne zaboravite srpsku pogaču“, „Đe je zrno klicu zametnulo, tamo neka plodom i počinje“, „Crna Gora u boj kreće, bez pobjede proći neće“. Na velikom transparentu u vidu crnogorske kape doma učenika i studenata „Braća Vučinić“ iz Nikšića pisalo je: „Hoćemo jedinstvenu Jugoslaviju“, „Srbin živi dokle sunce grije“, „Dolje jagnjeća brigada Draže Markovića“, „Gdje je sad Žarković“, „Tirjanstvu stati za vrat“, „Zdravo da ste braćo Crnogorci - Titova Mitrovica“, „Jugoslavijo, pomogni nam da se ne ponovi Vidovdan 1389.“, „Podrška CK SK Srbije“, „Slobob, slobodo, volimo te više nego suša kišu“, „Živjela KPJ“, „Suditi F. Hodži, K. Široki, D. Markoviću, V. Devi, M. Bakaliju, S. Krajgeru, D. Stojšiću, Dž. Nimaniju, J. Vrhovcu, A. Vlasiju, K. Jašari, B. Krunicu, P. Matiću, D. Radosavljeviću, Z. Pupavcu, D. Jasanici, V. Krstiću i Marelju“, „Preko 300.000 emigranata iz Albanije zauzeли su srce Srbije, poruka naroda: napolje iz zemlje“, „Napolje emigranti sa Kosova“, „Živjela JNA“, „Zdržujte se Srbi i Crnogorci“, „Žarkoviću, bar nas nadleti helikopterom“, „Novosadske suze su rekle sve“, „Šuvaru, bratstvo nije

propagandno načelo pojednostavljanja slike svijeta (u smislu izvjesnog iskrivljavanja stvarnosti, korišćenje stereotipa, upotreba figure i kreiranja konkretnog neprijatelja ili pronalaženja krivca (rukovodstava, birokratije, kosovskih Albanaca), stvaranje i održavanje permanentne psihoze ugroženosti. Načelo segmentacije publike i propagandna slojevitost ogledali su se u priлагodavanju tema i poruka karakteristikama odabranih ciljnih grupa i vrsti interesovanja primalaca, odnosno učesnika na mitinzima (po etničkoj i religijskoj pripadnosti i sl.). Tehnikom

školstvo“. Na vozu koji je došao iz Titograda u Nikšić bio je veliki transparent na kome je pisalo: „Kruniću odrekni se krune, ne unosi u narod laži i zabune“, „Vuk Žarković jede jagnjad, gore nego vuk“, „Žarkoviću - Vuče Brankoviću“, „Pošteni Albanci, budite hrabri“, „Kosovo je srpska kolijevka“, „Metohija da, Dukadin ne“, „Ne damo Dušana Pekića“, „Hoćemo slobodu“, „Sloboda + narod = Slobodan“, „Dragoslav + Marković – Draža“, „Ne damo te zemljo Dušanova“, „Živjelo jedinstvo Srbije“, „Srbija se umiriti neće“, „Crna Gora na Kosovo kreće“, „Emigranti u Albaniju, hljeb vas srpski oguba, pogani - trgovi vam smrde nečojstvom“, „Sav se narod, sav se narod uveliko pita: Slobodan će zamijenit Tita, Slobodan će zamijeniti Tita“, „Kosovo 1389-1989“, „Koliko si uzak Kolj Široka“, „Žarkoviću, trazi novu bazu“, „Vrhovec - podrška kontrarevoluciji“, „Živio Batrić Jovanović“, „U vatru i vodu zajedno – Hercegovci“, „Zalutali bez povratka: Petar Stambolić, Krunić, D. Marković, F. Hodža“, „Vrhovče, kad ćeš opet kod Pape i Regana“, „CK SKJ, zar nije sramota ova vaša bruka te slušate narod kako kuka“, „Vidoje Žarković jede jagnjad“, „Živjela Jugoslavija, smrt velikoj Albaniji“, „Prozvani od naroda - branite se sami“, „Dole Azem Vlasi“, „Azeme, spremi čebe, čelija te čeka“, „Dole korupcionaši“, „Poslednje zbogom Krunić, Vlasi, Vrhovec“, „Sa Kosovom do slobode“, „CK SK Slovenije: trebaste 1941. Jugoslaviju, a sad podržavate šiptarsku kontrarevoluciju“, „Dolje dušmani“, „Slobodane svi smo tvoji sem izroda ko de koji“ (prema M. Orlandić, *U vrtlogu*, Montenegrpublic, Podgorica, 1997, str. 258-9). Uočljiva je bila želja organizatora mitinga da neželjeno republičko rukovostvo prikaže kao „izdajničko“ i kao rukovodstvo koje je izgubilo podršku naroda.

direktne propagande iznošeni su stavovi i nudili su se razlozi za njihovo prihvatanje uz teške kvalifikacije i agresivno vođenu propagandnu akciju. Tehnika ponavljanja sadržaja poruka - ponavljanje iste poruke u različitim varijantama i prilikama, višestruko ponavljanje imena političara takođe je kombinovana sa ostalim propagandnim tehnikama. Tehnika transfera ogledala se u negativnom vidu retoričke figure „i“, u diskreditovanju rukovodstava njihovim povezivanjem sa događajima koji u svijesti ljudi izazivaju negativna očećanja (izdaja, teror i sl.).

Kako piše M.Orlandić (1997:254): „Događaji su se odvijali kao na traci, ali sve očiglednije protiv sistema i glavnih postulata na kojim je egzistirala Jugoslavija, mimo i protiv crnogorskog rukovodstva“. Mada je avgustovski i septembarski talas mitinga (Titograd, Kolašin, Nikšić, Cetinje, Andrijevica, Murino) dobro uzdrmao crnogorsko rukovodstvo, ono je još uvijek bilo „na nogama“ spremno da se suprotstavi daljoj eskalaciji populizma po trgovima. U crnogorsku javnost plasirane su željene izjave i od strane samih organizatora. Tako je M. Šolević, obilazeći Crnu Goru, dao intervjuu Radio Baru u kojemu je rekao *da su mitinzi suspendovali legalne institucije Crne Gore*. Na protestnom mitingu radnika, omladine i građana povodom intervencije milićije u mjestu Žuta Greda¹⁷ na putu Nikšić – Titograd (kada su

¹⁷ U saopštenju tadašnjeg Sekretarijata za unutrašnje poslove povodom dešavanja u mjestu Žuta Greda između ostalog se ističe: „Grupa od oko 600 radnika“ zaustavljena je kod Bogetića, de im je saopštена odluka o uvođenju hitnih mjeru, ali oni nijesu htjeli poslušati zahtjev da se vrate u Nikšić, pa su „bučno protestovali, vrijedali milicionere, gadali ih kamenicama i flašama, udarali drškama zastava koje su nosili“, te je upotrijebljen suzavac, „koji je mogao imati najmanje štetnih posljedica po napadače“. Većina radnika se vratila, a neki su „preskočili bankinu i našli se na veoma strmom terenu, pri čemu je došlo do povreda“. Osam lica je zatražilo ljekarsku pomoć, od kojih su tri zadržana na liječenju u nikšičkoj bolnici. Saopšteno je da su sve povrede

republički organi bezbjednosti zaustavili kolonu od osam autobusa koji su krenuli na protestni miting u Titograd, pri čemu je upotrijebljen suzavac i povrijeđeno osam radnika) okupilo se oko 10.000 ljudi.¹⁸ Ovaj sukob radnika iz Nikšića koji su bili krenuli na miting u Titograd i milicije poslužiće kao jedan od udarnih propagandnih aduta u kvalifikovanju tadašnje republičke vlasti kao „antinarodne“. I u ovom slučaju možemo uočiti propagandnu tehniku transfera, odnosno negativne retoričke figure „i“ i povezivanja i diskreditovanja rukovodstva sa terminima koji u svijesti šireg kolektiviteta izazivaju negativna osećanja.

Kada je antibirokratska revolucija prekoračila granice Srbije i pojavila se u intenzivnijem obliku u oktobru 1988. godine u Crnoj Gori, to je ostalim republikama predstavljalo znak za uzbunu. Oktobarski protesti proglašeni su izvozom „antibirokratske“ revolucije u područja izvan Srbije, tako da se radilo o principu – ako se danas ti mitinzi prelivaju u Crnu Goru, šutra se mogu proširiti i na neku drugu republiku federacije.¹⁹

nastale „isključivo prilikom bježanja od suzavca niz strmi teren“. Taj dogadaj poprimio je kasnije, takoreći, mitske dimenzije i Žuta Greda je zadugo bila svojevrsni (uglavnom paradni) simbol stradanja od „nenarodnog režima“ (D. Burzan, *Zauzdavanje ludog vjetra, Pobjeda*, Podgorica, 1998. str. 20).

¹⁸ Skandiralo se: „Ko to smije radnike da bije“, „Hoćemo ostavke“, „Maknite Đodića“, „Crna Gora i Srbija - to je jedna familija“, „Mi smo djeca sestre dvije – Crne Gore i Srbije“, „Svi smo sa studentima“, „Hoćemo jedinstvenu Jugoslaviju“, „Ne damo Kosovo“, „Kosovo je naše“. Pjevane su pjesme: „Jugoslavijo“, „Druže Tito mi ti se kunemo“ i „Hej Sloveni“. „Ko to kaže, ko to laže ...“, „Slobro slobodo“ (*Pobjeda*, 10. oktobar 1988. godine, strana 5).

¹⁹ Miloševićovo porodično crnogorsko porijeklo pomoglo je porastu njegove popularnosti u Crnoj Gori, naročito u dijelu onih Crnogoraca koji su smatrali da imaju „crnogorsko ime a srpsko prezime“, tj. da su Crnogorci i Srbi dvije grane istog etničkog stabla, a ne dvije, potpuno odvojene nacije. (Dejan Jović, *Jugoslavija – država koja je odumrla*, Prometej, Zagreb – Samizdat B92, Beograd, 2003, str. 419).

Organizatori su 5. i 6. oktobra izveli tzv. „Jogurt“ revoluciju u Vojvodini kojom su smijenjena rukovodstva u pokrajini i opština-ma, a po sličnom receptu pokušana je i neuspjela smjena rukovodstva u Crnoj Gori istoga mjeseca. Za javno djelovanje, ipak, prvo je trebalo naći pogodan povod. Dva dana uoči „oktobarskog mitinga“ predsednik sindikata „Radoja Dakića“ dobio je pismeni zahtjev od predsednika sindikata beogradskog opštine Rakovica, da „Dakićevi“ radnici podrže „opravdane zahtjeve radničke klase Rakovice“, nešto ranije saopštene u Skupštini SFRJ. Ima tvrdnji da je policija imala saznanja da je miting bio planiran za 12. oktober, ali da su organizatori, da bi zavarali policiju, požurili sa okupljanjem i odredili 7. oktober. Mitingaši su svjesno postavljali zahtjeve koje objektivno nije bilo moguće izvršiti.

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (28. oktobra 1988) održala je šednicu posvećenu nauci i tehnologiji, a akademik V. Strugar je u svojoj bešedi protestne mitinge nazvao *političkim ustankom naroda* i govoreći o mogućem ujedinjenju Crne Gore i Srbije, rekao: *Uprli su branioci institucija sistema u Crnoj Gori da ne dozvole da se Crnogorci poistovjećuju sa Srbima... stoga 'za komuniste u Crnoj Gori stvaranje sopstvene nacije je partijski zadatak'*.²⁰ Na primjeru angažovanja pojedinih članova Crnogorske akademije mogli bi (kao i u slučaju SANU) uočiti upotrebu tehnike indirektne propagande, suptilnu persuaziju u kojoj se insistira na sugestivnom formatu, sa posebnim akcentom

²⁰ U intervjuu *Pobjedi* nekoliko godina kasnije, akademik Strugar, govoreći o svojoj knjizi *Velika buna Crne Gore 1988 – 1989*, je istakao: *Komunističko pravljenje političkog naroda da li se igdje iskazalo težim prein-ačavanjem duhovnosti nekog krvno srodnog ljudstva nego pri obradi Crnogoraca da bi postali posebna nacija, izdvojeni iz Srpskog? Pod dugotraj-nom vlašću komunista namnožilo se Crnogoraca koji neće da se zovu i pišu Srbi ... Crna Gora je zemlja i narod, društvo i država u Srpsku. Crnogorci su Srbi. (Pobjeda, 26. februar 1992, str. 7).*

na način i mjesto prezentovanja podataka, rezultate naučnih i stručnih istraživanja i dr. Na dotadašnjim mitinzima bila je očita neusaglašenost između onoga što se čulo u govorima i onoga što je pisano na transparentima. Tako je kroz govore na titogradskom i andrijevačkom mitingu oficijelno tražena samo podrška solidarnosti sa Srbima i Crnogorcima na Kosovu. Na cetinjskom mitingu, pak, zahtijevano je da crnogorski delegati u Skupštini SFRJ i članovi CK SKJ, „moraju tražiti maksimalnu odgovornost za sve one koji *evo već osam godina drže konce kontrarevolucije na Kosmetu i da podrže stavove oko promjene Ustava Srbije*“. Transparenti i masovni uzvici sadržali su parole: „Crna Gora je Srbija“, „Crna Gora je srpska Sparta“, „Crna Gora i Srbija – to je jedna familija“, „Izdali ste Srbiju“, „Druže Slobodno reci, letjećemo kao meci“, „Dolje Žarković“, „Žarkoviću – Vuče Brankoviću“ i dr. Na narednim mitinzima će se zahtijevati i mnogo više – potpuno svrgnuće cjelokupne državne i političke vlasti u Crnoj Gori.

Tokom oktobarskih događaja bilo je evidentno mimoilaženje komunista na Univerzitetu sa republičkim partijskim rukovodstvom, što je predstavljalo više od nepoštovanja partijske discipline. Na 17. sednici CK SKCG na kojoj je izabran za sekretara Predsedništva CK, M. Đukanović je iznio sljedeće: *U cijeloj zemlji je pitanje povjerenja u rukovodstva, sa ovakvim rukovodstvima se ne može izaći iz krize ... (Vreme, 619)*. U stavovima Univerzitetske konferencije SK od 9. novembra 1988. sadržane su do tada najžešće i najotvorenije kritike rada najviših crnogorskih rukovodstava a za koordinatora je postavljen Momir Bulatović, asistent Ekonomskog fakulteta koji je dobio ovlašćenje da sa CK SK Crne Gore i njegovim organima pregovara i ravnopravno donosi odluke. Ubrzo su Predsedništvo CK SK Crne Gore i Predsedništvo Univerzitetskog komiteta SK održali zajedničku sednicu (10. decembra 1988.). Na ovom primjeru mogli bismo zapaziti primjenu tehnike horizontalnog propagandnog djelovanja, de-

su se tokom aktivnosti na diskusionim krugovima, šednicama, sastancima razrađivale odgovarajuće teme, računajući na „ravnopravan“ dijalog članova i na njihovo uključivanje u intergrupnu komunikaciju putem dijaloga i diskusija. Tadašnja vodeća garnitura TV Titograda bila je prinuđena da dobrovoljno da ostavke, a naročito joj se zamjeralo na propustima u uredivačkoj politici, posebno oko objavljuvanja parole *Hoćemo Ruse!* i priloga koji je 9. oktobra 1988. godine proslijeden TV Zagreb u kojem su navodno date samo loše strane mitinga. Ubrzo se, već u januaru, pokazalo šta je to praktično značilo – republička televizija je prednjačila u prevratu. A Radio Beograd u komentariima tokom januarskih dogadanja između ostalog je zaključio: *Dosadašnji državni i politički vrh Crne Gore, kako se pokazalo, nije imao previše sluha za notorne činjenice života, ispoljavajući potpuno slepilo za izvorne interese naroda a ne bi se moglo reći da je domaćinskom pažnjom usmeravao razvojne potrebe crnogorske privrede. Sada je došao trenutak polaganja računa.* (Radio Beograd, I program, 12. januar 1989).

Ono što nije uspjelo organizatorima protestnih mitinga tokom oktobra, ostvareno je nekoliko mjeseci kasnije, u januaru, kada je tadašnje crnogorsko rukovodstvo načerano da podnese kolektivnu ostavku.²¹ Rano ujutru 10. januara prema Republičkoj skupštini prvi su krenuli radnici IGM „Radoje Dakić“ i mladi Univerziteta „Veljko Vlahović“ iz Titograda. Ubrzo su, sa svih strana, iz brojnih kolektiva i sredina širom republike potele

²¹ Desetak dana ranije beogradski novinar M. Vučelić je istakao: *U oktobru je bilo planirano definitivno rušenje crnogorskog i vojvođanskog rukovodstva, mitingaški pohod na BiH, Hrvatsku i Sloveniju, i za 29. novembar proglašenje Treće Jugoslavije na čelu sa Slobodanom Miloševićem. Međutim crnogorsko rukovodstvo bilo je tvrde nego što smo očekivali, ali predstojeći odstrel neće preživjeti (Sa ulice u fotelje, Monitor, 9. januar 2009, str. 24-26).*

prave rijeke naroda, a tadašnji Titograd, ali i čitava Crna Gora, naprosto je uzavrela.²²

Pregovori sa tadašnjim republičkim funkcionerima od kojih tokom čitavog trajanja mitinga niko nije ni pokušao da se obrati okupljenom narodu išli su veoma teško i sporo. Organizacioni odbor predložio je, a okupljeni *jednoglasno usvojili*, zahtjeve, među kojima je traženo da svi partijski i državni funkcioneri na republičkim i saveznim funkcijama podnesu ostavke, jer su pored ostalog odgovorni što su ekomska i politička kriza dovele *radnike, omladinu, studente i najveći dio stanovništva na prag bijede*, a krivi su, kako je navedeno, i za *dugogodišnju kontrarevoluciju i genocid na Kosovu...* *Vrijeme je za jednakost u dokazivanju sposobnosti i znanja* poručeno je na kraju zahtjeva, koje je pročitao M. Bulatović, sekretar Univerzitetske konferencije Saveza komunista. Bulatović je tada bio poznat širom Jugoslavije zbog poruke upućene 10. decembra 1988. crnogorskom partijskom rukovodstvu: *Dovoljno je samo da vi odete!* (prema *Monitor*, 9. januar 2009., str. 24-26.). Iz prethodnog možemo uočiti upotrebu više vrsta propagandnih načela: personalizacije politike („krivci“ i „žrtve“, identifikaciju određene politike sa određenom grupom političara), segmentacije publike i propagandnu slojevitost (apostrofiranje radnika, omladine i studenata – utvrđivanje posebnih grupa birača od interesa i prilagođavanje stavova i ciljeva njihovim karakteristikama). A od propagandnih tehnika prepoznaju se direktno propagandno dje-lovanje („šta“ i „zašto“), transfera - dovođenje putem negativne retoričke figure rukovodstva u vezu sa negativnim terminima

²² Vanrednu ulogu odigrao je konstituisani organizacioni odbor mitinga: S. Vukčević, R. Bošković, I. Hadžijusufović i P. Bulatović – IGM „Radoje Dakić“, Lj. Stanković, I. Brajović, S. Darmanović – RK SSO; M. Pejanović, A. Đukanović i M. Bulatović – Univerzitet „Veljko Vlahović“ (videti više u *Pobjeda*, 11. januar 1989., str. 5).

(„bijeda“, „kontrarevolucija“, „genocid“). Tokom trajanja mitinga evidentna je bila prisutnost ne samo prosvjetnih radnika već i velikog broja studenata i učenika što je i evidentirano u medijima ali i iskorišćeno u propagandne svrhe u cilju nametanja javnosti stava i uvjerenja kako je *i omladina sa nama*.²³

Dvodnevni protestni miting, kako se u javnosti špekulisalo „preko sto hiljada“ radnika, studenata, omladine i građana završen je oko 14 časova 11. januara 1989. godine nakon što su prihvaćeni svi njihovi zahtjevi.²⁴ Konačno, nakon tridesetosatnog mitinga, 14. januara u 11 časova i 25 minuta, ondašnji potpredsednik Skupštine SR Crne Gore B. Tadić saopštio je da su u skladu sa zahtjevima učesnika mitinga, podnijeli ostavke:

²³ „U titogradskim srednjim školama danas su održani samo prvi časovi. Nekoliko hiljada učenika i njihovih profesora sa transparentima, između deset i jedanaest časova, uputilo se prema Skupštini Crne Gore i pridružilo se učenicima mitinga. Prazne učionice i školska dvorišta na ovom sunčanom januarskom danu djeluju neuobičajno pusto i tiho. Od daljeg toka događaja i raspoređenja učenika zavisiće da li će biti nastave poslije podne“ (*Pobjeda*, 11. januar 1989, strana 7), *Vrtiće smo ostavili da bi prava ostvarili*, poruka je jednog plakata koji nosi dječak na mitingu u Podgorici (*Pobjeda*, 12. januar 1989., strana 8).

²⁴ Na mitingu se uzvikivalo, skandiralo i pjevalo sljedeće: „Gdje ste sada specijalci došli su vam željezarci“, „Crna Goro majko SKOJ –a, evo stiže grad heroja“, „Titograde kraj Morače, čuješ kako vlada plaće“, „Titograde, Titograde, ostade bez vlade“, „Nema grada gdje ne padne vlada“, „Sad se zna, sad se vidi da se naša vlada stidi“, „Foteljaši, šta li vam se sprema ...“, „Ostavke, ostavke“, „Šta se naša vlada stidi, došo narod da je vidi. Ne stidi se n' o se boji, jer su stigli sokolovi“, „Ko to smije, ko to smije radnike da bije, vratićemo, vratićemo prije il' kasnije“, „Ko to kaže da Srbija nema mora“, „Foteljaši jel' vam žao rastanak se primakao“, „Izadi Marko, Izadi bar na čas ...“, „Ide Tito preko Romanije ...“, „Slobro slobodo“, „Izlazite lopovi“, „Svi na biro“, „Radnička se uzburkala klasa, ovoj vladu nema više spasa“, „Da je Nikšić, da je Nikšić, bliže Titograda, ne bi bila, ne bi bila ovakva nam vlada“, „

Predsedništvo SR Crne Gore, Predsedništvo CK SK Crne Gore i njegovi izvršni sekretari, zatim Predsedništvo RK SSRN, predsednik Skupštine SR Crne Gore, kao i članovi predsedništva SFRJ i CK SKJ iz Crne Gore: V. Đuranović, V. Žarković i M. Orlandić, te izvršni sekretar Predsedništva CK SKJ, S. Filipović²⁵.

„Milicijo malo reda, nije ovo Žuta Greda“, „Dolje crvena buržoazija“, „Glavu damo Kosovo ne damo“, „Živio Ljubiša Stanković“, „Živio Slobodan Milošević“, „Slobodane srpski sine kad ćeš doći na Cetinje“, „Mi nijesmo ovo htjeli no su ljudi ogladnjeli“, „Petokraka sa pet pera to je značka proletera“, „Druže Tito da ti je ustati, pa da vidiš kako narod pati“, „Fabrike smo ostavili da bi pravo ostvarili“, „Ko to kaže ko to laže Srbija je mala“, Imena tadašnjih crnogorskih rukovodilaca takođe su se pominjala u napjevima : „Oj Vidoje (Žarković), oj Vidoje, kod nas nema grupa“, „Đuranović Veseline nema twoje vladavine“, „Orlandiću iz Crmnice crnogorska izdajice“. Na brojnim transparentima je pisalo : „Rad i samoupravljanje naša budućnost“ (ovaj transparent je dominirao mitingom), „Hoćemo mlade kadrove“, „Istjerajmo gubu iz torine“, „Mi smo za hitne promjene“, „Sa reformom do kraja“, „Birokratijo nisi po volji naroda“, „Rukovodstvo koje ne čuje glas naroda ne može da ga predvodi“, „Sačuvaj nas Bože od napasti, i neljudi koji su na vlasti“, „Radnička klasa Crne Gore, sa vama je Alba iz Novoga Sada, gdje je pala prva pokrajinska vlada“, „Čovjek nije ko tuđe uzima“, „Zbijajmo se brat do brata da skinemo jaram s vrata“, „Ostavke, to je najmanje što tražimo“. Tokom trajanja mitinga, kordon milicije je nakratko prekinut – propuštajući desetak mališana osnovne škole „Maksim Gorki“ da se približe stepenicama skupštinskog zdanja. Na crtaćim blokovima ispisane su parole: „I mi smo sa vama“, uzvikuju i oni – Ostavke, ostavke!..“ (*Pobjeda*, 11. januar 1989, strana 3-4).

²⁵ *Najteže od svega je to što je Crna Gora danas u političkoj krizi kakav nismo imali od rata do danas. Takav rascjep u Savezu komunista Crne Gore nijesmo imali od 1948. godine. Uz činjenicu da smo tada imali jak Savez komunista Jugoslavije, da je spoljni faktor bio uzrok raskola. A danas imamo ozbiljno nejedinstvo unutar Saveza komunista Crne Gore ..., izjavio je tada M. Radović na šednici CK SK CG 11. januara 1989. godine (Omladinski pokret, januar 1989. godine, strana 24).*

Ispunjeni su svi zahtjevi, narod je pobijedio, rekao je između ostalog, čestitajući oduševljenoj masi izvođevanu pobjedu M. Bulatović. On je dalje istakao: Crnogorsko rukovodstvo je izgubilo parnicu sa narodom. Krahirala je jedna pogrešna politika, u kojoj su se fabrikovali stavovi, koja se kitila retoričkim cvijećem, a iza toga nesrazmjerne malo stajali rezultati činjenja. Za prekid sa takvom politikom nije bila dovoljna opomena ni ono što se, zbog opravdanog nezadovoljstva radnih ljudi, građana, mlađih i studenata, poput političkog zemljotresa događalo od 7. do 10. oktobra prošle godine. Morao se zbog svega toga ponovo okupiti narod. (Pobjeda, 12. januar 1989, strana 5).

Uzvici, pjesme, skandiranje i natpisi na transparentima reflektovali su i samu raznolikost zahtjeva i stavova prisutnih na mitingu.²⁶ Kretalo se od socijalnih zahtjeva za poboljšanje ekonomskih

²⁶ Neke poznate pjesme tu su „izvođene“ u nizu varijanata, a većinom su i nastajale tu na licu mjesta, zavisno od trenutne inspiracije njihovih autora. Ipak, na osnovu magnetofonskih i televizijskih snimaka i onog što su novinari zabilježili, mitingaši su ostavili u nasljeđe bogato „stvaralastvo“: „Radnička se budi klasa, bez toga nam nema spasa“, „Oj Vidoje Žarkoviću, crnogorski Brankoviću“, „Đuranović Veseline, izdajniče domovine“, „Crna Gora rodi Slobu, to je čovjek našeg doba“, „Slobodane, srpski sine, kad ćeš doći na Cetinje, kad ćeš doći pod Lovćenom, čekamo te sa ordenom“, „Oj Skupštino mirno stani, evo idu Nikšićani“, „Crna Gora i Srbija - dva oka u glavi“, „Iako smo prebijeni, mi nijesmo pokoreni“, „Stankoviću naša diko, ne može ti ništa nikо“, „Orlandiću sram te bilo, Šuvarevo desno krilo“, „Na obali od Morače crnogorska vlada plaće“, „Dolje oni što su krivi, neka radni narod živi“, „Žuta Gredo crnogorska muko, tu je Lazar Crnogorce tuk'o“, „Brajoviću đe su twoje suze, što su naše okaljale bluze“, „Radoviću ti Miljane, ti si kaz'o svoje znanje“, „Crnogorski narod bira i Ljubišu i Momira“, „Našoj vlasti slomiše se krila, jer nikada nije dobra bila“, „Mi smo djeca sestre dvije, Crne Gore i Srbije“, „Mičite se s toga praga, Šofranca nam dajte Draga“, „Crna Gora Sloba rodi, da Kosovo osloboди“, „Crnogorska pašće vlada, ili danas il' nikada“,

uslova, nacionalističkih parola, preko napada na tadašnje crnogorske rukovodioce (u prvom redu V. Žarkovića²⁷, M. Orlandića, albanske funkcionere na Kosmetu, političare na saveznom nivou (S. Šuvara), do skandiranja M. Bulatoviću, Lj. Stankoviću²⁸, S. Miloševiću.²⁹ Sama raznolikost iznijetih i iskazanih stavova i

„Milošević iz Srbije ne da da se narod bije“, „Sad Srbija ima vođu, što je ravan Karađordu“, „Crna Gora samo pita kad će Slobo mjesto Tita“, „Mi smo djeca sve spremnije Crne Gore i Srbije“, „Oj Miljane profesore, studenti te tvoji kore“, „Ovaj narod traži hleba, zato bolja vlada treba“, „Izlazite izdajice, da vam narod vidi lice“, „Đurišiću mlad majore, komandante Crne Gore“, „Oj narode Crne Gore, spremajmo se na izbore“, „Aoj Slobo, aoj rise, Crnoj Gori navrni se“, „Milošević Slobodane, najsrceňiji u godini dane“, „Ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala“, „Crna Gora u boj kreće, robovati više neće“, „Oj nikšićka željezaro, Crne Gore ogledalo“ (prema B. Vojičić, V. Koprivica, *Prevrat 89*, LSCG, Podgorica, 1994, str. 259).

²⁷ Jedan od tada svrgnutih crnogorskih funkcionera, Vidoje Žarković, jednu deceniju nakon ovih zbivanja rekao je: *Kao i na ostale drugove iz crnogorskog rukovodstva koje je tada pučističkom metodom smijenjeno, i na mene se sručila prava bujica laži i kleveta, koje su težile da nas diskredituju u moralnom smislu da bi nas lakše politički onemogućili (laži o stanovima, jagnjetini, o antisrpstvu, o odnarođenosti ... (Pobjeda, 11. oktobar 1998, str. 7).*

²⁸ Jedan od lidera „Antibirokratske revolucije“, Lj. Stanković u intervjuu za NIN je istakao da: *Nijedna društveno-politička organizacija, pa ni Savez komunista, ne smije da ima monopol na tržištu ideja i viđenja naše budućnosti i društvenog uređenja (NIN, januar 1989, specijalno izdanje posvećeno „Sto dana koji su potresli Crnu Goru“, str. 20).*

²⁹ Kult novog vođe, „novog Tita“, ilustruje i govor jednog od organizatora mitinga u Titogradu 10. januara 1989. godine: *Nijesu Crnogorci i crnogorski narod odabrali Miloševića kao čovjeka kojeg treba voljeti jer je Srbin. Mi mu se divimo zbog onih jednostavnih stvari, zbog onog što govorи kao što misli, zbog njegove jednostavne mudrosti i hrabrosti koju do tada niko nije pokazao* (D. Vučinić, *Pobjeda*, 10. januar 1989, str.3).

zahtjeva ukazivala je na heterogen sastav učesnika mitinga kao i njihovih motiva, želja i nadanja. U skandiranju i uzvikivanju imena pojedinih političarima ogleda se upotreba propagandnog načela personalizacije politike, odnosno identifikacije odredene politike sa određenim političarima.

U opštinskim reprizama opštenarodnog mitinga u Titogradu smijenjena su skoro sva rukovodstva u Crnoj Gori. Nastojalo se i uspjelo u namjeri da se u javnosti stvoriti slika o „nesposobnosti birokratizovane vlasti“ i o neophodnosti njihove smjene, od republičkog do opštinskog nivoa. A u seriji mitinga koji su uslijedili nakon titogradskog³⁰, jedan je posebno uznemirio crno-

³⁰ I u tadašnjem Ivangradu održan je protestni miting. Pored transparenata, parola i pjesama koje su se čule u Titogradu i na mitinzima u drugim crnogorskim opštinama zabilježene su i sledeće: „Pade vlada usred Titograda i ova će usred Ivangrada“, „Nećemo popravke, hoćemo ostavke“, „Vratite nam pojedenu jagnjad“, „Milošević Slobodane kad ćeš doći u Berane“, „Pade vlada usred Titograda, i ovdje će jagnjeća brigada“, „Žuta Greda, radnička uvreda“, „Jagnjetari, pršutari – crni su vam došli dani“, „Jesi l čuo Beograde, Crna Gora nema vlade“, „Crna Goro mila – nemoj da nas plaše, Kosovo je bilo i ostaće naše“ (*Pobjeda*, 15. januar 1989.) I Danilovgrađani su imali bogat repertoar parola i pjesama: „Druže Tito, mi ti se kunemo“, „Druže Tito. uvijek spremni mi smo - da branimo bratstvo i jedinstvo“, „Oj narode Crne Gore, spremajmo se na izbore“, „Od Triglava do Vardara“, „Lovćen nam je oltar sveti“, „Slobodane vuče gorski, džeferdare crnogorski“, „Milicijo ‘ajte na Kosovo - a mi ćemo da sredimo ovo“, „Milicijo ‘ajte na Kosovo da branimo carstvo Dušanovo“, „Ko to smije radnike da bije“, „Reče Sava na umoru - Peko čuvaj Crnu Goru“, „Crna Goro i sve tvoje, izdadoše Miljan i Vidoje“, „Crna Gora nam je dala trides’ i šes’ generala, a Hrvatska nam je dala druga Tita za maršala“, „Milicijo malo reda, nije ovo Žuta Greda“, „Dolje foteljaši“, „Oj Miljane, čuvaj ovce, da ne brukaš Crnogorce“, „Dolje Šuvarovci“. Ni Mojkovčani nisu bili neinventivni: „Napolje lopovi“, „Živjelo jedinstvo naroda Jugoslavije“, „Druže Tito, mi ti se kunemo“, „Dolje izdajice radničke

gorsku, ali i jugoslovensku javnost. Organizovan je 25. januara pred zgradom Skupštine opštine Plav, a na njemu je došlo do totalne nacionalne podijeljenosti Crnogoraca i Srba na jednoj, i Muslimana i Albanaca na drugoj strani. Time je i onako napeta politička situacija u Crnoj Gori dobila još jednu nepredviđenu dimenziju, a u plavskoj opštini dostigla tačku usijanja. Tog dana glavnu plavsku ulicu podijelila je nacionalna netrpeljivost. Na jednoj strani ulice stajali su Crnogorci i Srbi, zahtijevajući neopozive ostavke opštinskih „moćnika“, skandirajući ime S. Miloševića, a na drugoj mještani albanske i muslimanske nacionalnosti, izražavajući podršku tim istim funkcionerima i tada masovno prozivanom S. Šuvetu. Miting je prijetio da se pretvori u pravi međunacionalni obračun, pa je i Skupština SR Crne Gore uputila apel radi smirivanja tenzija.³¹

klase“, „SKJ - snaga akcije“, „Na biro oni koji su otpustili radnike ’Brskova’“, „Odlučne promjene“, „Novi ljudi, nova vlada u Mojkovcu neka vlada“, „Hoćemo da radimo“, „Kosovo je naše“, „Dolje cijene“, „Čiji je bijeli hljeb“, „Funkcioneri na Zavod za zapošljavanje“, „Druže Tito, mi smo twoji, u životu dok je koji“, „Dolje Azem Vlasi i Kačuša Jašari“ (Koprivica, Vojičić, *Prevrat 89*, LSCG, Podgorica, 1994, str. 280-281). „Novi ljudi nova vlada u Mojkovcu neka vlada“, „Slobodane, Slobodane, ne daj narod da propadne“, „Dolje cijene“, „Čiji je bijeli hljeb“, „Druže Tito, mi smo twoji, u životu dok je koji“, „Fabrike su naše“, „Dolje Azem Vlasi i Kačuša Jašari“. Nosile su se slike: Tita, Slobodana Miloševića, Veljka Vlahovića, Njegoša (*Pobjeda*, 17. januar 1989).

31 Toga dana došlo je do „dopoljnog“ protestnog okupljanja. Sa jedne strane Crnogorci, a sa druge Muslimani i Albanci koje je nekoliko sati razdvajao kordon milicije (*Pobjeda*, 30-31. decembar i 1. i 2. januar 1990.). Učesnici mitinga, Crnogorci na jednoj, i Muslimani i Albanci na drugoj strani – svaki sa svojim zahtjevima i parolama i jedni i drugi klicali Jugoslaviji i bratstvu i jedinstvu, ali i to – odvojeno. Parole su bile u parovima: „Slobodo, slobodo“ (Crnogorci), „Stipe Šuvar“ (Muslimani i Albanci), „Čekaćemo do zore“ (Crnogorci), „Uzalud čekate“ (Muslimani i Albanci), „Čekaćemo Nikšićane“

Društvenim previranjima sa januarskim događajima u sredstvima informisanja u Crnoj Gori i u svijetu poklonjen je veliki publicitet, o čemu su izvještavali inostrani mediji. Štampa, radio i televizija su ovim zbivanjima najčešće prilazile kao buđenju ili obnavljanju *talasa militantnih protesta* (Rojters), odnosno *reprimi mitinga od oktobra, samo što je ovog puta sve bilo kontrolisano*, ocjenjujući to kao neobično za 'impulsivni crnogorski temperament' (RFI). Kako su događaji bili sami po sebi dovoljno senzacionalni i *bez presedana*, inostranoj štampi ostavljeno je dosta prostora da špekuliše o prirodi narodnog nezadovoljstva. Mnogo više nego sva prethodna zbivanja, ova su po mišljenju mnogih, bila prije svega odraz *katastrofalne ekonomske situacije u Republici*, koja je samo akcentirala pogoršanje političke i ekonomskе krize u čitavoј zemlji. U tom kontekstu naglašavano je često da je narod Crne Gore gladan (*Figaro*), da se ekonomska recesija sve više produbljuje (*Vašington tajms*). Da je *Crna Gora bankrotirala zbog neuspjelih investicija, lošeg gospodarenja države i ideološkog dogmatizma* (Radio Dojče vele). No, u izvještavanju o januarskim događanjima često je isticano da je nezadovoljstvo naroda bilo stalno pothranjivano pa i da se njime dirigovalo spolja. Pri tome, jasne su bile aluzije na srpskog vođu i njegove „ambicije da proširi svoj uticaj i na Federaciju“ (*Frans pres*), a sam razvoj događaja označavao se kao „pobjeda srpskog lidera koji je nezadovoljstvu naroda u južnoj republici želio da da nacionalnu formu“ (*Svenska degbladet*).³² Talas populizma koji se prelio sa Kosova i iz Vojvodine u Crnu Goru, narastanje opšte ekonomsko-političke krize u SFRJ i uzlet nacionalizma

(Crnogorci), „Doći će Rožajci“ (Muslimani i Albanci), „Nesposobni napolje“ (Crnogorci), „Ovi su nam dobri“ (Muslimani i Albanci). Nadvikivanje je nastavljeno i činilo se da je samo prisustvo velikog broja milicionera, koji su dok se veće približavalo, razdvojili suprotstavljene strane, i sprečavali da dođe do ekcesa (*Pobjeda*, 26. januar 1989, strana 3).

³² Viđeti više u B. Vojičić, V. Koprivica, *Prevrat 89*, LSCG, Podgorica, 1994, str.364-373.

postepeno su stavljali Jugoslaviju u žihu pažnje relevantnih međunarodnih faktora.

Prvog oktobra 1989. godine na Cetinju je organizovana sahra- na zemnih ostataka nekadašnje crnogorske kraljevske familije. Prema podacima nadležnih organa, sahrani je prisustvovalo „oko 200.000“ ljudi iz svih krajeva Crne Gore, Srbije, Hercegovine, Bosne. Iako su bili pozvani zvaničnici iz svih republika jugoslovenske federacije, sahrani je prisustvovala samo zvanična delegacija Srbije i N. Bućin, član Predsedništva SFRJ, kao i predstavnici država koji su nekada imali diplomatska poslanstva u Kraljevini Crnoj Gori. Svečanost oko prijenosa posmrtnih ostataka posljednjeg crnogorskog kralja i njegove porodice zabilježila su između ostalih i britanska sredstva informisanja. Vodeći britanski listovi (*Tajms, Dejli telegraf, Independent*) manje ili više daju ovom događaju ironična obilježja *rojalističko novokomunističko – nacionalističkih turistički uobličenih izliva*. To je prije svega makar i mali znak, „oživljavanja rojalizma“ (BBC), *rastuća nostalgija među narodima mnogih komunističkih zemalja za njihovim monarhističkim nasleđem* (Rojters), *prvo priznavanje monarhističke prošlosti u jednoj komunističkoj zemlji*. O prvom priznavanju monarhističke prošlosti i kraljevske baštine *prethodno izvrgavane ruglu*, na koju se odlučila nova vlast, izvještavaju i američka glasila (AP, VOA, UPI), tumačeći prisustvo najviših funkcionera kao *nastojanje republičkog komunističkog rukovodstva da se distancira od svojih prethodnika*, a francuska štampa, odluku o povratku pripisuje novom crnogorskom rukovodstvu. (*Pobjeda*, 8. april. 1990, strana 9). Dakle, u samoj ideji organizacije prijenosa pompenznog skupa sa ceremonijama, koloritom narodne nošnje i folklora, kao i ogromnog broja prisutnih (do tada i od tada nezabilježenog u Crnoj Gori) mogu se prepoznati brojni propagandni metodološki postulati i tehnike. U prvom redu kroz propagandnu tehniku akcijom odnosno persuazivnošću, ubjedljivošću događaja kao takvog nastojao se javnosti prikazati imidž novoga, „post-januarskog“ crnogorskog rukovodstva kao „progresivnog, okrenutog

reformama, koje se distancira od komunizma“. Takođe se pokušavao transferisati istorijski značaj dinastije Petrović na crnogorsko rukovodstvo.

Nakon svrgavanja republičkog rukovodstva pristupilo se objedinjavanju snaga koje su i dovele do toga. Cilj je bio da se u javnosti prikaže kako postoji jedinstvo i homogenost u „novim i nadolazećim progresivnim mladim snagama“. Međutim, rukovodstvo antibirokratskog talasa sastojalo se iz više frakcija koje su zastupale različite ideje i koncepte daljih koraka. U okviru obilježavanja godišnjice „crnogorskog januara“ formirano je „međustranačko“ tijelo. Tako je u tadašnjem Titogradu 15. januara konstituisan Demokratski forum kao međustranačko tijelo sastavljen od društveno-političkih organizacija (SK, SSO, SSRN, Sindikata) i svih novoformiranih saveza, stranaka i udruženja, sa ciljem izgradnje demokratske infrastrukture. Dakle, u Demokratski forum na dobrovoljnoj osnovi ušle su sve tadašnje društveno-političke organizacije Republike Crne Gore (osim SUBNOR-a).³³ Zadatak Forum-a bio je da izradi prijedloge najvažnijih zakona koji definišu pravila igre za višestračku utakmicu u Crnoj Gori. Jedna od tekovina Forum-a je svakako, za to vrijeme prilično dobar, izborni zakon, kojim je uspostavljen proporcionalni izborni sistem.³⁴ No, Forum nije bio okrugli sto jednakih. Pri prvim ozbiljnijim neslaganjima lideri vladajuće stranke napuštali su Forum i stavili do znanja da mogu da nametnu buduća pravila igre, što se kasnije u stvarnosti i dešavalо. Skupština Crne Gore odlučila se za vanredne delegatske izbore.

Deseti vanredni kongres SK CG održan je u aprilu iste godine u uslovima napete političke atmosfere i ekonomске nesigurnosti.

³³ Goran Sekulić, *Od demokratskog foruma do višestračke vlade*, DOB, Podgorica, 1998, str. 47.

³⁴ Učesnici pomenutog Demokratskog foruma su različito gledali na rezultate AB revolucije: N. Kilibarda je stao u odbranu mladog crnogorskog rukovodstva, tvrdeći da je ono „impresioniralo narod koliko čistotom jezika, mudrošću i hrabrošću, toliko i zbog rušenja omraženog režima, a ne zato što

Na njemu je raspravljano i izrečena je pozitivna ocjena o oktobarsko-januarskim dešavanjima, a veoma kritički je govoren o dojučerašnjem rukovodstvu Crne Gore koje je bilo primorano da u januaru podnese kolektivnu ostavku. Novi Centralni komitet izabrao je novo Predsedništvo koje je za predsednika izabralo M. Bulatovića a za sekretara M. Đukanovića.³⁵

Period tzv. AB revolucije ostaće upamćen po žestokom diskursu i oštrim diskvalifikacijama dotadašnjeg komunističkog rukovodstva Crne Gore. Da je narod ekspresno dobijao novog idola potvrđivali su transparenti: *Srbija se stalno pita kad će Slobovo mjesto Tita i Miloševića Slobodane, ne daj srpsko da propadne*. U tome se ogledala upotreba propagandnog načela personalizacije politike ali i tehnike transfera, jer se jedan političar, vezuje sa pozitivnim karakteristikama i ugledom i autoritetom

če reformisati komunizam“. Zastupajući tezu da je suverenitet naroda izvor svih suvereniteta, B. Šijaković je ustvrdio da još u Crnoj Gori nijesu suvereni ni narod, niti ijedan pojedinac, a ni institucija. On je dodao da u Crnoj Gori nema ni demokratije, ni demokratizacije, već je na djelu liberalizacija, a kritički je govorio i o Savezu komunista. Član Predsedništva RK SSRN Ž. Rakčević postavio je kao centralno pitanje da li je prošlogodišnji januar značio borbu za vlast ili za radikalno mijenjanje sistema, dodajući da se on lično borio za ovo drugo. M. Popović, član Izvršnog odbora UJDI-ja u Titogradu, složio se sa konstatacijom iz uvodnog izlaganja da je „ovog 10. januara došlo do polarizacije ne samo u rukovodstvu, nego i u široj javnosti“. S. Perović je izrazio rezervu prema nekim tezama i hvalospjevima o januarskim dogadajima u Crnoj Gori, posmatrajući ih u kontekstu evropskih zbivanja, a „pošto je bio žrtva i stare i nove politike, te zbog neostvarivanja stavova 10. kongresa SK Crne Gore“, odlučio je da vrati partijsku knjižicu (B. Vojnić, V. Koprivica, *Prevrat 89*, LSCG, Podgorica, 1994, str. 315).

35 Uvodni referat na Kongresu podnio je V. Vukotić, koordinator rada Predsedništva CK SK CG u kojem je, govoreći o burnim dešavanjima i smjeni vlasti u Crnoj Gori prethodnih mjeseci rekao sljedeće: *Sve što se dešavalo od oktobra do danas, pokazuje da narod nije izmanipulisan, ni spolja ni iznutra, da na njegovom čelu nijesu bili četnički sinovi, već najprogresivniji izdanci*

drugoga, odnosno prenosi se formiran odnos sa jednog na drugi, politički subjekt, kao nastavljača njegove politike. AB revolucija koja je počela 20. avgusta 1988. godine, velikim mitingom u Titogradu, da bi kulminirala smjenom dotadašnjeg rukovodstva u januaru 1989. godine imala je za crnogorske prilike odlike svojevrsnog društvenog potresa, iako je smjena vlasti izvršena u okviru postojeće komunističke partije. Može se reći da je fenomen AB revolucije veoma kompleksan, jer su glavni akteri tih događaja imali različite pobude i ciljeve. S jedne strane, postojala je nespremnost tadašnjeg rukovodstva Crne Gore da na adekvatan način odgovori na prekompoziciju moći u federaciji i na raspad zemlje. Na drugoj strani, postojala je velika mješavina onih koji su iz različitih želja i pobuda bili za dublje promjene sistema i korjenite reforme.³⁶ Dogadaji su, dakle, pripremani, medijski i politički, dugoročno, a na talasu dirigovanog populiz-

mlade generacije. Ovi događaji nijesu 'posrbljavanje' i 'nacionalna rasprodaja' Crne Gore (...) A na šednici Predsedništva CK SK CG, održanoj u maju, sekretar Predsedništva M. Đukanović iznio je sljedeću ocjenu: Brod izgrađen na Kongresu, ploviće i dalje vodama kongresne politike. Od tog kursa odstupanja nema, a ko će ostati u posadi, pokazaće naredni dani (V. Koprivica, B. Vojićić, *Prevrat 89*, LSCG, Podgorica, 1994 str. 291-293).

³⁶ Međutim, postoje i mišljenja da je Crna Gora nakon januarskih dešavanja 1989. godine propuštila priliku da „za sva vremena raskrsti sa komunizmom“. J. Markuš, nekadašnji gradonačelnik Cetinja u vrijeme „dešavanja naroda“ i AB revolucije kaže: „Jer umjesto da se ide u višepartizam, krenulo se u više-komunizam, jer nakon januarskih događaja formira se Savez komunista Pokret za Jugoslaviju, a mladi, pametni i lijepi su organizovali kongres Saveza komunista Crne Gore i Momir Bulatović je izabran za predsjednika, a M. Đukanović za sekretara ... Tako se iz komunizma prešlo u neokomunizam“. Podsećajući da se M. Đukanović u „dogadanje naroda“ uključio tek uoči rušenja bivšeg crnogorskog rukovodstva, Markuš kaže da se u tim danima među revolucionarima svojim aktivnostima posebno isticao njegov brat Aco. „Aco (Đukanović) je imao najveću podršku studenata, i ruku na srce on je bio kolovođa

ma u Jugoslaviji. I mitingaška masa je 1988. i 1989. godine, stoga, dotadašnju crnogorsku vlast prosto smatrala nepotrebnom, čak i preprekom za „ostvarenje sna“. Vještom propagandom, manipulisanjem i korišćenjem naraslih socijalnih problema, korišćenjem snage gomile i mase, usmjeravanjem njihovog revolta, želja i nadanja na tadašnju crnogorsku političku elitu i obilježavajući je time kao krivca za socijalna i nacionalna goruća pitanja u Crnoj Gori manifestovan je do tada neviđen politički spektakl. *AB revolucija, događanje naroda, crnogorski ustanak* – predstavljaju različite nazive za jedan specifičan prevrat u kome su narasli socijalni problemi, porast nacionalizma, teško stanje na Kosmetu i generalno teška političko-ekonomska kriza na prostoru tadašnje SFRJ iskorišćeni za svrgavanje tadašnje crnogorske političke elite, a sve u formi borbe protiv birokratije i *nesposobnosti* dotadašnjeg rukovodstva.

Mediji su vatreno i na udarnim mjestima i samom početku glavnih informativnih emisija pratili pomenuta dešavanja. Propaganda u štampi trudila se da ponudi dobre fotografije, krupne kadrove lica i plakata sa sloganima kao što su oni „Hoćemo oružje!“, „Idemo na Kosovo!“, televizija da prikaže dobre krupne planove i najagilnije mitingaše, sve popraćeno parolama govornika. Na

studenata. On je, po mom mišljenju, najzaslužniji čovjek za ono što su te studentske i omladinske organizacije pokrenule. Isto tako je istina da je tada kao predsednik Izvršnog odbora Budve S. Marović takođe davao podršku tome. On je čovjek koji nikada nije bio za komunizam. Možemo mi sada da mislimo šta hoćemo.“ Ž. Rakčević, kasnije predsednik osnovane SDP CG, istakao je da je tokom AB revolucije prevagu odnijela grupacija koja je htjela „da mijenja Crnu Goru i Jugoslaviju u pravcu konzervativnog anticrnogorskog velikodržavnog srpskog projekta nasuprot onih koji su bili za to da Crna Gora slijedi svoje interese. Borba za prevagu je počela u avgustu 1988. dok su na temperaturi od 36 stepeni sa razglosa odjekivale revolucionarne pjesme i parole iskusnih mitingaša sa Kosova. Pred hotelom „Crna Gora“ dijelilo se osvježenje, a titogradski taksisti su mitingaše dočekivali na Bioču i uz sirene dopratili do centra ...“ (*Vijesti*, 20. avgust 2008, strana 3).

godišnjicu januarskog prevrata u Podgorici je održana osnivačka skupština *Reforomskih snaga za Crnu Goru*, na kojoj je prisustvovao i tadašnji savezni premijer A. Marković. Istoga dana u organizaciji *Velike narodne skupštine*, uz prisustvo desetak hiljada učesnika, ispred crnogorske skupštine obilježena je godišnjica januarskih dešavanja. Na skupu je govorio i M. Bulatović koji je istakao da je *osnovna poruka 10. januara 1989. godine neizbrisiva i da je postala istorijska tekovina naroda Crne Gore*.³⁷ Ovakvom izjavom je na sam čin „anti-birokratske revolucije“ izvršen pozitivan transfer sa termina „istorijski“.³⁸ Glavni zahtjevi tokom anti-birokratske revolucije svjedoče da pokret nije bio anti-sistemski, jer oni nijesu bili upereni protiv komunističkog režima, niti usmjereni na uvođenje demokratskog poretku, već se tražio odlazak konkretne rukovodeće komunističke garniture, ali ne i sistema (vidjeti više u S. Darmanović, *Demokratske tranzicije u Južnoj i Jugoistočnoj Evropi*, doktorska disertacija, Podgorica, 2002.). U tom kontekstu bi se mogla i shvatiti izjava M. Đukanovića, jednog od predvodnika „antibirokratske revolucije“, koji je za „januarski prevrat“ rekao: *To jeste bila borba za vlast, borba kojom je vlast trebalo oduzeti od birokratizovanog rukovodstva i*

³⁷ Na mitingu se između ostalog skandiralo i pjevalo: „Ko to smije da nam dira, Sloba, Mila i Momira“. „Oj Momire naša diko, ne može ti ništa niko“, „Crna Gora rodi Slobu, tog junaka našeg doba“, „Na Lovćenu Njegoš spava najmudrija srpska glava“, „Ko to sinoć Podgoricom prođe, il je Slobo ili Karađorđe“ (V. Koprivica, B. Vojničić, *Prevrat 89*, LSCG, Podgorica, 1994. str. 316). I u ovim i sličnim riječima mogu se uočiti elementi upotrebe propagandne tehnike tj. transferisanja ugleda sa istorijskih ličnosti koje u širem kolektivitetu izazivaju pozitivna ošećanja na konkretne, aktuelne političke ličnosti.

³⁸ *Ispada nekako, kao da je sam Njegoš „pisao scenario“ za velike i veličanstvene titogradiske događaje ... treba to sada da vidi i čuje jugoslovensko rukovodstvo* (S. Vukmanović Tempo, u intervjuu, „NIN“, januar 1989, specijalno izdanje posvećeno *Sto dana koji su potresli Crnu Goru*, str. 33). Dakle, transferisanjem ugleda istorijske ličnosti („Njegoša“) koja u kolektivnoj svijesti izaziva pozitivno ošećanje na „titogradска događanja“ kao „veličanstvena i velika“ može se prepoznati još jedan od primjera upotrebe propagandne tehnike transfera.

vratiti je onome kome po Ustavu pripada: radničkoj klasi i naru-
du („Pobjeda“, 12. januar 1989, str. 3).

I na ovim primjerima se može uočiti upotreba transfera i etike-
tiranja prethodnog rukovodstva negativnim terminom „birokrati-
zovani“, a sa druge strane, putem pozitivne retoričke figure „i“
povezivanje novog rukovodstvo sa kategorijama koje u ko-
lektivnoj svijesti izazivaju pozitivan odnos i bliskost (poput
„ustav“, „radnička klasa“, „narod“). Veliki broj fotografija S.
Miloševića, potenciranje problema Kosova, napadi na jugoslo-
venske komunističke funkcionere koji su bili Miloševićevi proti-
vnici: *izdajnička rukovodstva Hrvatske i Slovenije*, separatiste sa
Kosova, autonomaše iz Vojvodine, govorili su jasno o preovlađu-
jućem karakteru prevrata. Iako se odvijao unutar i u sklopu popu-
lističke kampanje i bio uglavnom iniciran i organizovan od strane
pro-miloševičevih snaga u Crnoj Gori, protestni pokret imao je u
sebi izvjesnu dozu heterogenosti jer i za vrijeme prevrata, a i
kasnije, nakon ustoličenja na vlasti, u okviru januarskog pokreta
postojalo je jezgro koje je bilo okrenuto težnji za dubljim refor-
mama sistema i zahtjevalo da se obaranje prethodne komunisti-
čke garniture iskoristi za uvođenje višepartijskog sistema.

Zvanična politika u Srbiji i Crnoj Gori ove događaje ocjenjiva-
la je kao „revolt naroda koji je zbacio režim koji se svrstao u
antisrpsku koaliciju“ i onemogućavao da se ustavnim putem
izvrši centralizacija u Jugoslaviji, ukine autonomija na Kosmetu
i u Vojvodini i izmijeni Ustav iz 1974. godine. Propagandno je
„spontano“ okupljanje naroda, radnika, sudenata, mitingovanje,
nazivano „antibirokratskom revolucijom“ i okarakterisano kao
„događanje naroda“, podrška i solidarnost sa Srbima na
Kosmetu (Koprivica/Vojičić, 1994:7)

Može se konstatovati da je zahvaljujući pogoršavanju opšte pri-
vredne situacije vješto iskorišćeno opšte nezadovoljstvo u društvu
te se populizmom i usmjeravanjem opštег nezadovoljstva na tada-
šnje republičko rukovodstvo koje je okriviljeno „za sva zla, za
nesposobnost i nesnalaženje“, uspio postići željeni cilj.
Propagandno djelujući u formi socijalnih zahtjeva kombinovanih

sa patriotskim apelima, probuđenim nacionalizmom, uspjela se animirati kritična masa neophodna za psihološki pritisak na republičku elitu, koja je godinama uljuljkana u atmosferu nedodirljivosti i blagostanja, bila prosto zatećena i blokirana intenzitetom i brzinom događaja. Manipulisanje masom, stepen organizacije, tempiranje i intenzitet parola i govora ukazuju na moć i uspješnost propagandne kontrole. Pokretanje i animiranje radnika, studenata i ostalih građana pod formom nagomilanih društvenih problema, dodavanjem na tu socijalnu propagandnu osnovu i dešavanja na Kosovu, a potom usmjeravanje svog tog nezadovoljstvo na republičku birokratiju, na njenu nezainteresovanost i nesposobnost da se uhvati u koštač sa tim problemima³⁹, predstavljali su uspješnu propagandnu tehnologiju koja je rezultirala smjenom tadašnje političke elite, ali ne i promjenom postojećeg socijalističkog sistema. Opisujući to vrijeme, V. Pavićević piše da je „...u tzv. antibirokratskoj revoluciji izvršena radikalna smjena vladajućih garnitura u svim sferama i institucijama društva...“ (V. Pavićević, 2007:13). Naravno da je dotadašnje komunističko rukovodstvo svojom nedovoljnom energičnošću i nemajući „dara“ za manipulisanje, a koji nije nedostajao oponentskoj struji - u dobroj mjeri doprinijelo svome svrgavanju. Promjena je, dakle izvršena u pogledu rukovodstava na republičkom i lokalnim nivoima, ali sve u okvirima postojećeg SK Crne Gore. Pod pritiskom heterogenog sastava rukovodstva „prevrata“, ali i pod utiskom globalnih promjena u komunističkim sistemima, pripreman je, iako nevoljno, od strane Saveza komunista, teren za uvođenje višepartizma.

³⁹ Marko Orlandić, najviše pozicionirani crnogorski funkcijonер, član Predsedništva CK SKJ, govoreći o optužbama na račun nedovoljne energičnosti tadašnje crnogorske vlasti, piše: „Ima ljudi koji smatraju da smo 11. januara 1989. godine ‘kukavički kapitulirali’ i da smo se ‘predali’. A šta je trebalo i šta se moglo preduzeti u tim danima prevrata? Upotrijebiti oružanu silu protiv sopstvenog naroda za odbranu vlasti! Ne znam crnogorskog funkcijonera iz tog perioda koji bi se na tako šta odlučio“. (M. Orlandić, *U vrtlogu*, Montenegropublic, Podgorica, 1997, str. 402).